

Native Folklore.

2H.

1.

0-16

Mošimanyana le koko agwē.

Nkanō: Gobe gona le mokhekolo yo mongwe a sena bana bjale a ya a bitša ngwana wa mosadi yo mongwe gore a tle a dulē le yēna, ebe ele ngwana wa mošimane. Ge mošimane a thantše a thoma go diša dikromo tša mokhekolo. Mokhekolo yo o be a tsogēla mašemong go ya yo hlagola, mošimane yena o be a ſala a spea, a re go ja a ye go diša.

Bjale ge ba le ka gae, ba felebwa ke morogo wa go seba, ba thoma go ga dika dithaka tša magapu, mošimane yēna o be a sa rate dithaka tša magapu o be a rata tša maphotse. Ge koko a gwe a ile tshemong mošimane o be a ſala a utswa dithaka tša maphotse a di gadika. Ge koko agwe a boy a mmutsisa gore o gadikile dithaka tša eng, bjale mošimane a bolele maaka a re go koko a gwe a mmotše gore o gadikile tša magapu.

2. Ditlo: Mokhekolo ka go se kgolwe ditaba tša mašimane, le go mo tseba gore o rata dithaka tša maphotse, a ya a hlōla dithaka tša maphotše ka mongetaneng wa gagwe, a hwetša difedile go ſetše tše di nyenyana. Ka letšatši le latelago, mokhekolo a tšwa a ya tšhemong, ge a le tšhemong mošimane a boeletša a utswa dithaka tša maphotse a di gadika, ge a sa gadika dithaka tšela, ye nngwe ya thanya ya ya tšena tsebeng ya mokhekolo, a sa hlagola kwa tšhemong.

Bjale mokhekolo ge a boy a tšhemong a re go mošimane ke go buditše gore o seke wa gadika dithaka tša maphotše bjale bona ke tsene ke thaka ka tsebeng mošimane a re go mokhekolo nka se ke ka gadika dithaka tša maphotse gape, go tloga mmomohla ke lahlile nka se sa boeletša.

3. Ditlo: Ka moswana mokhekolo a tloga gape a ya tšhemong. Ge a le tšhemong, mošimane kwa gae a tloga a yo ntšha dithaka tša magapu o di gadika, ge a di ja kwa di se bose a tloga a di tšolla a tše a tša maphotse a di gadika. Ge a sa gadika ye nngwe ya thanya ya yo tsena tsebeng ya mokhekolo tšhemong a sa hlagola. Bjale ditsebe tša mokhekolo tša eba le dithotse ka moka ga tšona.

Tsatši lə na leuwe ge mošimane a le madišo a bona batho ba bantsi ba etla go yēna, ge ba fihla ba re go mošimane, na dikromo tše ke tša mang? Mošimane a fetola a re, ke tša koko. Batho bale ba re go mošimane, re a di tše a ra tloga le tšona, mošimane, ~~xxxxx~~ a re o a gana a se thuše selō, batho bao ebe ele matšimokgopē, ba gapa dikromo

- tša mokhekolo, ge mošimane a re ke bitša koko a gwe a le tšhemong, a  
 4. se ke a mokwaka gore ditšebe tša mokhekolo di be di thibetšwe ke di-thaka.

Matšimokgopè a gapa dikromo tša mokhekolo, a tloga le tšona bjale mošimane a ba ſala morago mo ba yang gôna. Ge ba sepetše sebaka se stelle, kgomo ye nngwe leina la yona ebe ele mahlabè, ya thoma go di eta pele. Ge e fihla pele mahlabè ya ema, le dikromo le tšona tša ema. Bjale matšimokgope a butšisa mosimane gore na kgomo ye nkane e sa sepele? Mošimane a fetola a re ga ke tsebe, ba re go yena, ge e sa sepele re bolaya wena. Bjale mošimane a thoma go bolela le kgomo ya gabu a re: "Mahlabè sepela-sepela, dinaga ga se tšeno tše sepela ke tša bo makubu sepela," kgomo ya kwa lentšu la mong wa yona, ya thoma go sepela.

5. Dikromo tša sepela sebaka se se telle ge fihla motseng wa matšimo kgopè mahlabe ya gana go tsena ka ſakeng ya ema monyakong wa leſaka. Bjale matšimo-kgopè a botša mošimane gore ge kgomo ya gagwe e sa tsene ka ſakeng o a bolawa, mošimane a thoma a re "mahlabe tsena-tsena, naga ga se tšeno tsena ke tša bo makubu tsena," ya napa kgwadi ya lelatša dinaka tša yona ya tsena ka gare ga leſaka.

- Ge e tsene ba rera gore mahlabe e tla ba tšwenya e swanetše gore e bolawè. Bjale thaka ya banna le masogana gwa loutswa dithipa le dilepe gwa ba bothata. Ge ba thoma gore re hlaba kgomo ya gana, ya se hwe, bjale ba re go mošimane kgomo ga e hlabege ka lebaka la eng? Bjale mošimane a thoma go bolela mantšu a gagwe a re: "Mahlabe hla-biwa-hlabiwa, naga a se tšeno tše hlabiwa, ke tša bo makubu hlabiwa. Aowa ka nnete mahlabe ya hlabiwa, feela ge bare re thoma go e bua, ya se buege, bjale mošimane a boeletša mantšu a gagwe. Ge a feditše go a bolela, mahlabè ya buega.

Matšimo-kgopè a bua mahlabè ba e fetša, bare go e fetša ba apea dinama tša yona. Feel a ge ba thoma go ja, ba tima mošimane, bjale mošimane a re go bôna, le re go fetša go ja le mphe marapò a kgomo yešo ka moka ga ôna, matšimo-kgopè a ja kgomo yela ba e fetša lato, ge ba e feditše ba ba tše marapò ba fa mošimane.

- Mašimane o ile a tše marapo a hlomagantšha ga botse-botse, a epa molete o mogolo-golo, a tše a tsentšha ka gare ga ôna, Ge a a tše-ntšhitše a tloga a ya gae. Ka moswana a tloga a yo hlola molete, a

/hwetša.....

hwetša mo moleteng go palerile, a gomela gae gosasa a boy a gape a hwetša dinaka di tswile, gosasa gape a boy a hwetša dinaka le mokokotlō di tswile, Gape gape, gosasa go go latelago, a ya moleteng a hwetša, dinaka, mokokotlō, le matsogō di tswetše kgakala. Mošimane o rile ge a e tlala bona a hwetša dinaka, mokokotlo, matsogo, le maoto di tswetše kgakala ka moka ga tšona mašimane a gomela gas a thabile gosasa ge a tlilo boy a moleteng a tsoga e sale bosego a ya gona ge a fihla a hwetša kgomo ya gab e fula kgauswi le molete, a e gapa a tloga a leba motseng wa matšimo-kgopē, ge a fihla a tloša dithata tša lešaka tše di bego di thibetše monyakō.

A thoma a ntšha kgomo tša gab e moka ga tšona, a bea mahlabē 8. mo pele ga dikgomo tša gagwe. A tše maphika a tswalela lešaka la matšimo-kgopē, a tloga a kitima le dikgomo tša gagwe. Mošimane a fihla gae e sale kapela-pela, letsatsi ge le hlab a mo hlabela a setše a le ka gae.

Ge kokoagwe a mmona a fihla le dikgomo, a tshoga, a thoma go lla. Mošimane a botša koko'agwe gore a seke a lla, bjale mokhekolo ge a fetša go lla a re go mošimane. Ngwanangwanaka, o lahle go gadika dithaka tša maphotše, feela o gadike tša magapu. Go tloga tšatsi leo mošimane a kwa ditaelō tša koko'agwe.

9.

#### Kgoši le batho ba yēna.

Kgoši ye nngwe e be e phela le batho ba yona ga botse mo motseng wa bona. Ka tšatsi le lengwe ngwana yo mongwe wa kgoši a thoma go lwala, papagwe a re ke a mo alafa tša pala, a ya go nyaka dingaka tše di kgolo tše a bego a di tshephile mo motseng wa gagwe. Feel a dingaka ka moka tša go tshephega tša palelwa ke bolwetsi bja ngwana wa kgoši.

Kgoši ka go bona gore dingaka tša gagwe di paletswe, a gopola maanō, a re gona le ngaka ye nngwe ya go dula nokeng ka gaze ga metsi ngaka ya gona ke ngaka ya nog. Bjale a botša banna ba gagwe gore ba ye go bitsa ngaka yeo, gore e tle e mo alafelē ngwana wa gagwe, feela banna ba motse ka go boifa nog ba se tsebe gore ba ka dina gore ba 10. gane go yo tše a nog yeo.

Bjale banna ma go boifa kgoši ya bona ba tloga ba ya nokeng, ge ba fihla lebopeng la noka ba ema ba re: "Re tlile, re tlile go o bitsa ngaka, re bona motho o a lwala o opa maatō le hlōgō." Ngaka ya fetola /ya re go bona.....

ya re go bôna, na ge nka tswa le ka se tshabé na? Banna ba re "Re ka se tshabé ngaka."

Ngaka ya letsa meetse ya re: phoso, banna ka moka ge ngaka e etšu ba hlanola dinaö ba tshabela gae. Ge ba fihla kgoši ya ba butšisa gore nka ba sa ka ba boyo le ngaka, banna ba fetola bare "Ngaka e a fyegisa.

Kgoši ya roma thaka ya masogana, gore e ye e bitše ngaka, ge masogana a fihla, ba ema lebopong la noka, ba opela koša bare:

11. Re tlile-re tlile go bitše ngaka,  
Re bôna motho o a lwala ngaka,  
O opa maoto le hlögö ngaka.

Ngaka ya ba butšisa gore ge e ka tswa ba ka se tshabé na? Masogana a fetola a re re ka se tshabé." Ngaka ya betha meetse ya re phoso. Masogana a tshabe a ya gae. Ge ba fihla kgoši ya butšisa gore ngaka e kae. Masogana a re "hai, hai, ngaka ga gona yo a ka e bitsago.

Kgoši ya re go bôna, le na le bofyega ka moka ga lena, bjale kgoši ya roma thaka ye kgwadi ye nyenyana, ge ba tloga, ba fihla nokeng ba ema lebopong la noka ba opela koša gapé ba re:

- Re tlile re tlile go bitše ngaka,  
Re bôna motho o a lwala ngaka,  
O opa maoto le hlögö ngaka.

Ngaka ya fela e butšisa gore ge e ka tswa ba ka se tshabe na? thaka ye kgwadu ya re go ngaka re ka se tshabé ka gore ngwana wa kgoši o a lwala kudu. Ngaka ya betha meetse ya re phoso bann ba ema, ba se tshabé, ya boeletsa ya re phoso ya ba ya tswela ka ntle ga noka ge ba e bona e dutše kantle ga noka ba tshaba ba e tlogela, ge ba fihla gae ba botša batho gore ngaka ebe e tswetše ka ntle ga noka. Kgoši ya re go bona, "La e tlogelelang, ba re go yena, hai, ngaka e a fye-gisa batho.

13. Kgoši ya kwa bohloko kudu, le ngwana wa yona o be a setse a le kgaufsi le go hwa. Bana ba ba nyenyana-nyenyana, ba bolela le kgoši gore e ba rone go yo bitše ngaka. Kgoši ya ba botša gore go kare go paletswe bo papa lena, lena le ka e dirang. Banana ba tloga ba ya nokeng. Ge ba fihla nokeng ba ema lebopong la noka, ba thoma ba opela koša ba re:

/Re tlile.....

Re tlide re tlide go bitsa ngaka,  
Re bona motho o a lwala ngaka,  
O opa maoto le hlogo ngaka,

Ngaka ya butsisa gore re e ka tswa le ka se tshabé na? Bana ba fetola ba re re ka se tshabé ka gore motho o a lwala o bile o kgaufsi le go hwa.

Ngaka ya betha meetse ka maatla ya re "phosé", bana ba fela ba opela, ya boeletsa ya re "phosé" ya ba ya tswela ka ntile ga meetse, ya dula lebopong la noka, bana ba bataméla, ya thoma ka wa pele ya mo tatetsa, go fihlela ka wa mafélelo. Ngaka ye e be e dutse godimo ga magetla a bona.

14. Bana ba ba nyenyana ba tloga ba rwele ngaka, ge ba tswéla le baleng kgaufsi le motse wa ga bo bona, ba be ba opela koša ya kgolo ya lethabé le legolo-golo. Ba motse ge ba ekwa lesata, ba tswa ka magae go hlaléla se se tlago. Ba bona bana ba rwele selé sa go phadima, magetleng a bona.

Banna ba tshoga ge ba bona bana ba bona ba tlide le ngaka. Ge kgoši e bona bana ba fihla le ngaka ya thoma go phepela, le go letša mekgolo-kwana, ya e ba lethabong le legolo ge batho. Kgoši ya hlabá dikgomo di ruiwa tsá yona, gwa dirwa mokete wo mogolo-golo. Ge bana ba thoma go fihla le kgoši, basadi ba ala magago mekgoteng mo ngaka e be e sepela gona ge e rwelwe ke bana.

15. Ba iša ngaka kwa ntlong ya molwetsi wa kgoši, Ge e fihla ba e alela magogo mo e dulago gona. Ka moswana ngaka ya laola molwetsi, ya tše dihlare tsá yona ya mofa. Ge e feditse go mo alafa ya botša papagwe gore ngwana o tla fola go tloga bjalo. Kgoši ya bitsa bana ba go e tlisa gore ba e iše nokeng mo e dulago gona.

Bana ba ema pele ga noga, ya thoma ya ba tatetsa ka moka ga bona, bana ba tloga ba ya nokeng, ge ba fihla ba ema lebopong la noka, noga ya wela ka bodibeng. Ge e wetše ka meetseng, bana ba tloga ba bomla gae, ge ba fihla ga kgoši ya bona ya ba hlabela dikgomo gape, ba re go fetša mokete ba tloga ba ya magae a gabon.

16. Matsatsi a latelago morwedi wa kgoši a fola. Kgoši ya bitsa banna ba yona ya ba botša gore ga ba rate e eba kgoši ya bona, ka gore se a ba botšago sôna ga ba be ba sa se dire. Bjale go tloga mahleng ye uwe kgoši ya laela sethsaba sa yona gore se tloge nageng ya gagwe, /ge se tshaba.....

ge se tshaba se tloga a tsea bana ba go tsö bitsa ngaka a sala le bona, a re, ke bana bao ba ratang go boloka melao ya ka ka moka ga yona.

Ge batswadi ba bana ba be ba gana ka bana ba bona ba be ba dumelwa go bolawa. Bjale setshaba ka moka ga sona sa tloga, sa tlogela bana ba bona, ya ba bana ka moka ba sala le kgoši.

17.

Monna le mosadi wa gagwe.

Monna o kile a ba gona mehleng ya kgale, o be a tsere mosadi wa se-ithati kudu, le yena monna e be e le monna wa go ithata kudu kudu. Batho bao, ba babedi ba ba ba agile motse wa bona mo go bego go ena le megobe ye mentši, feela go sena dipompi.

Batho bao ba be ba ekya meetse a go nwa mo megobeng, bjale monna yo, ka ge ele se-ithata a botša mosadi wa gagwe a ye a mo kgale meetse a sa llogo segwagwa. Mosadi a fetola a re "Na gona le metse a sa llogo segwagwa na?" Monna a fetola a re "O tla sepela le megobe ye ka moka ga yona."

Mosadi a tloga a tsea kgapana ya gagwe a ya megobeng. Ge a fihla 18. mogobeng wo mongwe, le o mongwe o be a ema leribeng la ona a re "Monna wa ka o re ke masabike mosabi ga ke nwe meetse a go lla segwagwa," ka magobeng gwa re tuu, a boeletša a re "Monna wa ka o re ke mosabi ke mosabi ga ke nwe meetse a go lla segwagwa," segwagwa sa lla sa re "tlerr-tlerr" mosadi a tloga a ya go wo mongwe mogobe. Ge a fihla a bolela mantšu a go swana le a mathomo, bjale mogobeng wa bobedi gwa lla segwagwa sa re "tlerr, tlerr."

Mosadi a sepela le megobe ka moka ga yona, a fela a bolela mantšu a go swana, O rile ge a fihla mogobeng wa mafelélo a ema leribeng la ona a re, "Monna wa ka o re ke mosabi ke mosabi ga ke nwe meetse 19. a go lla segwagwa. Gwa re tuu, ge a boeletša, ga bobedi, a esa re monna wa ka o re ke mosabi, ke mosabi ya ba segwagwa se a lla se re tlerr. Mosadi a homola a re tuu, ge a nyaka maand a se ke a humana feela a kya meetse a le a go lla segwagwa, ge a feditše go kga meetse a eya gae, a kwa a serwe ke tlala.

Mosadi a tsea meetse a mo gobe a a nwa ka moka ga ona a fetša a be a tletše ka mogobeng. Ge a feditše meetse a mogobe, a re ke a emelela ka tloga, a palelwaa seke a kgon a go sepela. Diphööföölo tša naga di be di enwa gona mo mogobeng, bjale ge ele nako ya go nwa tša tloga tša ya mogobeng. /Mathomong.....

Mathomong go fihlile khudu pele ge e fihla ya hwetsa meetse a sego ya butsisa mokhekolo gore meetse a nwelwe ke eng? Mosadi a fe-  
 20. tola a re "Meetse a nwelwe ke nna ngwana-ngwanaka ke re ke a tloga dimpa di a gana." Gwa tswela mmutla, ge o fihla wa ge na meetse a kae mokhudu? khudu ya fetola ya re "Butsisa mokhekolo, bjale mmutla wa butsisa mokhekolo gore meetse a nwelwe ke eng? Bjale mokhekolo a re meetse a nwelwe ke nna ngwana-ngwanaka kere ke a tloga dimpa di a gana" Bjale mmutla wa botsa mokhekolo gore kgolo di sa le morago.

Diph88f618 tse di nyenyana ka moka ga tsona tsia mogobeng go tlo butsisa mokhekolo meetse efeela mokhekolo yena o be a ipolela mantsu a tee feela. Ge diph88f618 ka moka di fihlile mogobeng, gwa fihla tlou mafelelong. Ge e fihla ya butsisa diph88f618 ka moka gore meets: a nwelwe ke eng? Bjale diph88f618 tsia botsa tlou gore meetse a nwe-  
 21. lwe ke mokhekolo.

Bjale tlou ge e kwa ditaba tseo ka moka, e bile e swerwe ke mogau, ya tloga ya fihla ge mokhekolo ya mmutsisa gore meetse a nwelwe ke eng, bjale mokhekolo a fetola ka boikokobetsa bjo bogolo a re "Ke nna papa kere ke a tloga dimpa di a gana." Tlou ya kwa bohloko bja mogau ya sitwa go kgotlelela ya tsea mokhekolo ya mo lahla fase, ya mo kgeila mpa ka lenala la yona, mokhekolo a ntsha meetse ale ka moka ga ono, bjale ge meetse a tletsa mogobe, diph88f618 tsia nwa, tsia khora tsia tloga tsia ya mo di dulago gona. Mokhekolo o be a setse a hwile kgale.

Bjale monna ge a le gae a bona mosadi wa gagwe a sa bo ye gae, bjale a letela la gosasa le gona a bona mosadi a sa hlwe a boy a bjale  
 22. monna ka go tshwengwa ke dipela618, a tloga a yo mo nyaka le megobe ya naga tseo ka moka. Ge a fihla mogobeng wa mafel618 a hwetsa mosadi wa gagwe ka fase ga sehlare a hwile monna a dula ka go makala a sa tsebe gore mosadi wa gagwe o bolailwe ke eng gare ga dinaga mo go se bego le motho.

Bjale monna a tloga a ya gae, ge a fihla a botsa metswall6 ya gagwe gore mosadi wa gagwe naga. Bjale metswall6 ya gagwe ya mmutsisa gore na mosadi yo o be a e ya kae ge a tloga mo gae. Monna a fihla ditaba ka moka, a tshaba go ba botsa gore o be a rumilwe ke yena.  
 23. Yena ge a botsa metswall6 ya gagwe o be a re mosadi o sa le a tloga a re ke ya go hlatzwa dikobo megobeng. Ya e ba ke ge ele lehu /la mosadi.....

la mosadi wa monna wa se ithati. Go tloga mehleng yewe monna wa seithati a tshaba batho, le go tšeа mosadi wa bobedi a se sa kgona.

Mokete wa diph&of&lö.

Tshwene e kile ya kgoboketsa dikenya wa tše dintši kwa dithabeng ya re go bona gore ke tše dintši ya bitsa diph&of&lö ka moka gore di tle moketeng wa yôna. Tshwene ya bitsa bana ba yona ba tla ba e thusa go fula dikenya wa.

24. Ge e feditše go lukisa ya goma bana ba yôna, geya go tsibisa diph&of&lö go re mokete o tla ba neng. Diph&of&lö tsa thabela go kwa taba ya ditshwene, ge matsatsi a eya, diph&of&lö tsa kgobekana tsa rëra gore di tloga ka moka.

Tsatši le latelago diph&of&lö tsa tloga ka moka ga tsôna tsa ya thabeng, ge di fihla tseleng tsa hwetsa more o mongwë e butšitše tsa lebelela more, feela tsa se tsebe gore na di ka dira bjang gore di je dikenya wa tše, ge di sa gopola maand, tsa bôna mosadi yo mongwë a hlagola, kgaufsi le tsôna.

25. Diph&of&lö tsa roma Hlong gore e ye e ba butšisetše sehlare seo gore ke sehlare mang? le ge e kaba se a lewa. Hlong ya tloga ya ya go mosadi, ge e fihla ya lotsha mosadi, ge e feditše ya thoma go bolêla ya re na koko sehlare sela ke sehlare mang? mosadi a re ke motlatla diane-ke-motla, ke hlare sa go lewa ke kgosi.

Bjale Hlong ge e fihla go diph&of&lö ya hwetsa e gakilwe ke leina la sehlare seo, bjale diph&of&lö tsa roma mmutla, ge mmutla o fihla go mosadi ya butšisa gore na sehlare sela se nago le dikenya ke sehlare mang. Mosadi a re go mmutla na ga kere ke buditše Hlong ka re ke motlatla-diane-ke-motlatla ke hlare sa go lewa ke kgosi, ge le sija le je le ſadiše ka la kgolo ya moſate.

26. Mmutla wa tloga o kitima o e ya go diph&of&lö, ge o sa tla tseleng wa re ke a gopola gore mosadi o rileng wa hwetsa o gakilwe, ge o fihla diph&of&löng wa re koko o re ke motlatla-diang-ke motwetwe ke hlare sa go lewa ke kgosi, ge le sija le je le ſadiše kala kgolo ya moſate.

Diph&of&lö tsa se kgolwe seo se beng se bolêla ke mmutla, tsa thoma gape tsa roma Khudu, khudu ge e fihla pele ga mosadi ya kwatama ka di khutshwana ya re "Re a lotsha koko", mosadi a re "Agee ngwanangwana kaa," bjale khudu ya re ke rumilwe ke banna ba re ke tle ke

/butšise more.....

butšise more wola go re ke more mang, bjale mosadi a re go khudu,

27. "Lea ntšwenya ke buditše Hlong le mmutla gore ke motla-tla-diane-ke motla-tla, ke hlare sa go lewa ke kgoši."

Bjale khudu ya tloga e kitima ka lebelö le le golo gore e seke ya gakiwa tseleng, Ge e fihla ya re, "Koko o ŋe ke motla-tla-di-anek motlatla, ke hlare sa go lewa ke kgoši". Bjale diphööföölä tsa thöma go ja dikenywa tsa sehlare seo, tsa ſadisa kala e tee, tsa re ke ya kgoši.

Tsa re go fetša go ja tsa robala ka fase ga sehlare. Ge boſego di robetše khudu ya tsoga ya ja dikenywa tsa kgoši, ge e di feditše ya tsea disöhlö tse e beng e di ja ya di lokela ka maragong a Tlou, yona khudu ya re go fetša ya robala. Ge bo esa diphööföölä tsa hwetsa kala ya moſate e se gôna, bjale tsa butſisana gore e llwe ke mang.

28. Bjale diphööföölä ka moka tsa bolela gore di belaela khudu, bjale khudu ya re go tsona, a re kgonameng, re tla bona yo a nago le disöhlö bjale ge diphööföölä di kgoname tsa hwetsa Tlou e ena le disöhlö, khudu ya botša diphööföölä gore le be lere ke nna mokhudu, bjale bonang moji wa dikenywa gee.

Bjale diphööföölä tsa swara tlou tsa e Molaya, tsa rwala dinama tsa yona. Mokhudu yena o be a rwele sebete, ge di fihla pele tsa kwa mokhudu a re, "Ka bolaifa, bolaifa, motlou, nna morwa wa mokhudu ka ſala kere hwampi hwampi, bjale mmutlwa wa go khudu, na o reng monkane, khudu ya re aowa kere sebete sa motlou se ntšhela ka madi.

29. Diphööföölä tsa homola tsa sepela sebaka se se teele, ge di fihla pele tsa kwa morago, khudu e re, "Ka bolaifa bolaifa motlou nna morwa wa mokhudu ka ſala kere hwampi-hwampi." Diphööföölä tsa re go khudu na oreng hle monkane, khudu yare aowa ga kere selö, ke re sebete sa motlou se ntšhela ka madi.

Diphööföölä tsa tseela khudu sebete tsa e fa mogodu, ge di sa thoma go sepela tsa kwa khudu e re, "Ka bolaifa bolaifa motlou nna morwa wa mokhudu, ka ſala kere hwampi-hwampi, bjale tsa mo kwa tsa re na o reng monna mokhudu, o mokhudu a fetola a re "Mogodu wa motlou o a ntšhita.

30. Ge diphööföölä di sepela, khudu ya thoma go ſalela moragö ga di-phööföölä ka moka. Bjale ge di sepetše sebaka se se teele tsa hwetsa noka ye kgolo tsa tshela moka yeo, ge di fihla pele tsa re a re gome-le moragö re yo nyaka khudu.

/Ga di tloga..... ....

Ge di tloga tsa sepela tsa hwetša mogodu o dutše lebopong la noka tsa thoma go nyaka khudu feela tsa se e bone. Tsa rwala mogodu wola wa boima, ge di fihla pele tsa rola mogodu fase, ge di thoma go rola fase, le tsona di dula tsa bona khudu e etšwa ka gare ga mogodu. Bjale diphōfōlō di be di befetswe kudu kudu, di sa tsebe gore di ka dira eng ka khudu.

Tsa thoma go tloga ka moka ga tsona tsa lelekiša khudu. Bjale

31. khudu ya tshaba, e tama e bolšla e re ka bolaísa-bolaísa motlou nna morwa wa mokhudu ka ſala ke re hwampi-hwampi, bjale diphōfōlō ka go kwa mantšu aco, a bego a bolelwa ku khudu tsa thoma go e lelwa gore tlou ga e se yona yeo e llego, kala ya kgoši.

Tsa thoma go kitima di be fetswé kudu-kudu, feela ge e le khudu yona tsa se ke tsa e swara, le ge e bona tsa se e bone gore e tsene kae. Khudu tseleng ya hwetša mmamahlo-khutlu a tsene ka gare ga phago, bjale khudu ge e fihla ya re go nonyana yeo, e bitswago mmamahlo khutlu, ba go dula ka diphagong ba bolawa, bjale nonyana ya tsaba, ge

32. • thoma go tshaba, khudu ya tsena phagong ya nonyana ya khuta gona, bjale diphōfōlō tsa feta di kitima di sa tsebe gore khudu e tsene kae.

Diphōfōlō tsa nyaka khudu go fihlēla di bile di tenwa, ka go se tsebe gcre di ka dira bjang. Tsa thoma tsa bošla morago, mo dibeng di beile merwalana ya tsona ge di fihla tsa hwetša gore khudu e tšere sebete sa tlou, bjale tsa fetša ka go rwala gomme tsa ya gae. Ge di fihla gae tsa hlošla tše dingwe gore di sepetše bjang leetong la tšona, le gore khudu e di scpeditše bjang. Le ge ba sa ka ba yo fihla ga gabu ditšhwene, dithabeng feela, tshwene yena e be e sa tsebe gore go ka ba go diagetšeng go diphōfōlō.

33. Mosadi le morwa wa gagwe.

Mehleng ya bogolo-golo, go be go ena le mosadi yo mongwe, mosadi yo o be a ena le ngwana a e tee feela, ebe ele ngwana wa mošimane ngwana yo o be a ratwa kudu ke mmagwe, leina la ngwana yo e be ele Ralekgōpē.

Mmagwe Ralekgōpē o be a logetše Ralekgōpē dipheta tše di botse kudu, o be a sa swane le bana ba bangwe kantle, e be ele yəna ngwana wa go swanelwa kudu-kudu. Ge Ralekgōpē a gola a tswela pele e sba lesogana, a thoma go bina kiba. Ge ba be ba le kibeng bananyana ka moka go be go lebelejga mošimane a e tee e lego Ralekgope.

/Ge bananyana.....

Ge bananyana ba bona mosimane a kgahlisa, ba napa ba thoma go moduma ka tsatsi le lengwe, ge ba ile kibeng, Ralekgope. Ge a tloga 34. a eya gae, a bona bananyana ba bantsi ba mosala morago. Ge a fihla gae mmagwe a re go yena, na batho bao ke bo mang, Ralekgope a re ke basadi ba ka, bjale mmagwe a nyaka dijo tsia gagwe tse di bose, ka moka ga tsona, gomme a opela dingwetsi tsia gagwe.

Dingwetsi tsia ja dijio tseo di bego di apeetwe ke mmatswale tsia re ge di ija tsia ja go feta tekanyo, ka moka ga tsona tsia lala di bipetswe, bangwe ba hlatsha bangwe ba rota go re thankgaa. Ce mmagwe a tsoga a re go ngwana wa gagwe, Ralekgope o letse bjang? Ralekgope a fetola a re ga ke a lala, metotso e be ele meroto-lala, maphinya ele maphinya-lala.

35. Bjale mmagwe Ralekgope a re go yena, ga ba phome ba kwe, ba tlogole dintlo tsia gabu Ralekgope se gongwa ka dipheta. Bjale dingwetsi ka moka ga tsona tsia tswa lapeng la gabu Ralekgope. Ge mabaka a mantsi a fitile, gwa iwa kibeng gape le gona ge Ralekgope a tloga a eya gae gwa direga sa mathomong, a bona bananyana ba bangwe gape ba mo setse morago. Ge a ba botsha a re go bona, leya kge, ba re go yena re ya ka geno.

Ralekgope a be a se sa rata motho wa go mo sala morago, ka fao a leka ka maatla gore a ba kobe, go mme bananyana ba ganella, ge mosimane a fihla ka gae, a re ke bea lerago fase hananyana ba re re fihlile. 36. Bjale, mmagwe ka go gopola sa maloba, a re go ngwana wa gagwe Ralekgope wa bona ngwana ka basadi go ba tsewe ka buntsi, efeela wena ge o rata go tsea mosadi o swanetse gore, nna ke go nyakele yena. Go seng bjalo o tlo tsea le diphepheng wa re ke basadi.

Mosadi ka go tshaba go raka bananyana, a thoma gape a apea dijio tsia gagwe tsia go hlophega kudu-kudu. Aowa ya e ba lethabong le legolo kudu, ge dijio di lukile, gwa jewa mo lethabong leo. Dingwetsi tsia ja go feta tekanyo, ge di robetsi, tsia hwetsa ka moka ga tsona di bipetswe. Ralekgope ge a re o a tsoga a hwetsa ntlo ya gagwe e sena botsenob, motho a jo thiba nkob ge a tsena ka ntlong.

37. Bjale ge go esa, mmagwe Ralekgope o be a rata go butsha Ralekgope gore o rwabetse bjang malaong. Ge a thoma go ntsha lentsu mosadi wa batho, a bona ngwana wa gagwe e lego Ralekgope a tanne, feela mosadi a re go ngwana wa gagwe, na o letse bjang ngwana ka. Ngwana a fetola

/mmagwe.....

mmagwe ka lentsu la go nyama a re ke letse ke sa lala merotš e be ele meroto-lala, mahlatša, ele mahlatša-lala, dipogo ele dipogo-lala.

- Mmagwe a fetola a re "Ngwanaka basadi ba gago ga ba phome ba kwe ba tlogele dintlo tša gabu Ralekgopē pholo se gongwa ka dipheta. Dingwetsi tša tswa ka moka ga tšona tša ya ga gabu tšona. Ralekgopē a botša mmagwe gore yena a ka se sa tsea basadi ba bantsi hao, a se ba 38. tsebego, le gore yena bjale mmagwe e swanetsi go mo nyakela mosadi wa nnete-nnente, yo a mo tsebago mediro le mekgwa.

Bjale mmagwe Ralekgopē a tloga a sepela le metse ya gabu, a nyakela morwa wa gagwe sego, sa meetse. Aowa mosadi wa batho a napa a hwetsa mosetsana ka ga rakgadi agwe bjale a bolšla le ba ga rakgadi agwe ba ba ba kwana ditabeng tša bona, ba phethelana ga botse mo go senang lesata.

- Mmagwe Ralekgopē ge a fihla gae, a botša ngwana wa gagwe gore o tso mo nyakela segwana sa meetse. Bjale mohlanka a thaba kudu ya re ge go tsugiwa gosasa a botša mmagwe go re a mo iše ga gabu ngwananyana 39. a ye a yo go tseba, ga mmogo le yena mosadi yo a mo nyaketswego. Gwa tlugwa go rwaleletšwe dithotwana tša go kgahlisa, le yena lesogana le se sa bonala e jo ba dipheta feela mmeleng wa gagwe.

Ge ba fihla ba amogelwa ga botse ke ba gabu ngwananyana. Aowa a thaba kudu go itsebela segwana sa gagwe. Ge le thapama mmagwe Ralekgope le ngwana ba tloga ba ya gae, ge ba fihlile gae, Ralekgope a kgpela mmagwe gore a yo thšabiša mosadi wa gagwe. Bjale mmagwe ka go ithatela ngwetsi a dumelęla ngwana wa gagwe.

- Ralekgopē a tloga a ya bogwe, ge a fihla a amogelwa ga botse-botse 40. a dula matsatsi a mararo ga gabu ngwananyana, ka letšatsi la bone a botša ngwananyana, gore a hlwe a itukisa, gosasa ba tloga ba ye ga gabu lesogana.

Ngwananyana a phetha bjalo ge ele ma tlo tsheng ba tloga ba ya ga gabu Ralekgopē. Ge ba fihla gae mmagwe Ralekgope a tlala a letša mekgolokwane, a bile a phepela, tšatsi leo ya eba lethabo le legolo motseng woo, mosadi wa Ralekgope ya e ba mosadi wa batho wa go ſoma bjale ka ka monna wa gagwe.

Yena le monna wa gagwe, ~~E~~ le mmatswalagwē ba phidisana ga botse bjale, ke ge mmagwe Ralekgopē a re go Ralekgopē, "Ngwana ka, mosadi ga a topjwe go sepelwa, feela mosadi re tsea ka go tseba, mekgwa ya gagwe

/le medirō.....

- le medirō ya gagwe ka moka ga yona, bjale Ralekgōpē a botśa mmagwē  
 41. gore yena o be a sa tsebe gore eng ke eng.

Tsatśi le lengwē Ralekgōpē a tlogela mosadi wa gagwe, a ya kibeng Ge a fihla kibeng, gwa ralukiwa mesegare ka moka ga tsatśi le dikela Ralekgōpē a tloga a ya gae, ge a le tseleng a bona bananyana ba babedi ba mo setše morago. Bjale mosimane wa batho a gopola se a kilego a dirwa ke bananyana ba pele, le seo se a se buditšwego ke mmagwe.

Ralekgōpē a raka bananyana bao ba babedi gomme a tloga a ya gae, ge a fihla a botśa mmagwe ditaba ka moka gore o diphetšile ka go dira eng go bananyana. Mmagwe a botśa Ralekgōpē gore monna o bjalo ge.

42. Mmutla le Segwagwa, le Tlou.

Gō kile gwa ba le segwagwa se sengwe. Segwagwa se ebe ele ngaka ka tsatśi le lengwe sa beya mae.

Sa bitsa mmutla gore a lete mae awo ka mahla diphōfōlō dibe di feta di butśisa mmutla gore na makgopa gore ke a mang mmutla o di butše gore ke a segwagwa. Ka tsatśi le lengwe gwa fihla motlou le yena a butśisa gore ke a mang mmutla a mmotsa gore ke a segwagwa. Tlou ya kganyoga mae a segwagwa ya a ja. Segwagwa se be se se gona, tsatsing leo, tlou ya itlogēla.

- Segwagwa ge se boy a butśisa gore na makgopa a jelwe ke mang? Mmutla a re ke motlou. Tsā thoma go nyaka motlou gore di mmolaye, ge dintše di nyaka tsā mmorna. Tsā thoma gc butśisa tlou tsare: "Na makgopa a rena a jelwe ke mang" Tlou yare, "Ga ke le kwe batamelang 43. mo tsā thoma go atamela ganyane, tsā boela tsā butśisa, makgopa a rena a jelwe ke mang tlou ya boela yare gake le kwe e tleng mo. Tsā ba tsā sala di le mo maoteng a se yōna, ya di swara ya di metśa.

Ge di fihla ka maleng a tlou mmutla ware ge re dire maanō, mmutla ware ka gore wena o tle o re ke ngaka, go tsā mollo re je dibete. Ke moka segwagwa se gotśa mollo ka maleng a tlou, tsā besa dibete la ka dipelo tsā tlou ka moka, tlou yela ya hwetsa itswela tsā itlogēla.

Phokophoko le diswadiswane.

- Maśilo obe a limile bolemo bja gagwe ka mehla ge a ya maśimong o hwetsa bolemo bo hlakane. Ka tsatśi le lengwe a fata molete mo tshe-44. mong a ikhupetsa mmele ka moka a śadiśa seyatla feela. Nonyana ya fihla ya dula seatleng sa Maśilo yare bolemi bja Maśilo hlakana o boete o beeble o be le hwiti.

/Ke moka.....

Ke moka Mašilo a e swara a re ga ke ya go swara ke wena o senyang tshimo ye yaka ka mehla mo mohla ke go swere. A ntšha thipa a re ke ya go hlaba-hlaba nonyana yare, se nhlabé hlabe ke nna nonyana se nyela mafsi. Mašilo a re ntšha re go bene.

Nonyana ya tlatša di atla tša Mašilo, a goduma a nwa ya boela ya tla tšwa a nwa a khora. A tloga nayō a ya gae ge a fihla gae a re go mosadi hlatšwa meriswi le meriswana, mosadi a makatšwa ke taēlo ya monna, feela a dira ka mo monna a mmuditšengwo.

- Ke moka Mašilo a ntšha thipa le nonyana ka morabeng a re: "Ke ya
45. go hlaba hlaba nonyana yare sa nthake hlabe ke nna nonyana se nyela mafsi ya tlatša meriswi le meriswana. Mašilo a fa le bana ba hae ba khora ebe ere ka mehla ge Mašilo a ile mašemong ngwana wa gagwē diswadiswane a ſala a e ntšha ka morabeng.

Ka tšatši le lengwe diswadiswane a ſala a e raloša le bana ba metse emengwe ya re e ntše e bina yare go bona e tšhetšeng ka ntle ga kgoro ya ba iša kantle ya bina ge e ntse e bina yare phurr, ya itšabéla ya ekela.

- Bana ba ſala ba lla bare joo nonyana ya bo diswadiswane joo, ba pepula bana ba e tela ba ba ba fihla kgole gare ga naga. Pula ya thoma go hlōma ba thoma go lla diswadiswane a re nna nka a ga ntlo goba nkare ntlo ekage, bare e dire hle diswadiswane a re ntlo ikage
46. ya ikaga ba tsena ka teng ba dula, kwa gabon a ſala ba nyaka ka bohloko.

Ge ba ntse ba dutše ba bona nonyana e hlaga ye kgolo ya fihla ya ba rwala ya ba iša gae. Ya fihla yare go beng gae nkaleleng legogo ba e alela ya phurilla di phego ya ntšha bana ba bona ka moka e ſetše ele barwetsana le bahlanka ba bagolo.

Gomme batswadi ba bona bana ba seke ba ba tseba ka moka. Ba e hlabisa kgomo erile mohla e tloga ba efa dikgomo tše ntši. Babe ba rata go etela nonyana ye ka mengwaga.

47. Bana ba ditšhegwa ba babedi.

Go kile gwa eba le mosadi le monna wa gagwe, batho bao ba babedi eba ba le bana ba babedi, bjale monna a hwa, mosadi le yena a hwa, gwa ſala bana bao ba babedi, ele ditšhigwana, bjale bana bao ba tloga ba ya ga malome a bona ba yo dula le yena.

Ge ba dutše sebaka se segolo le malome a bona, mogatša malome  
/a bona.....

a bona a thoma go thloga ngwana wa mosimane yo leina la gagwe a bego ele Thibola, feela o be a rata ngwana wa ngwanenyana, kgaitšedi ya Thibola. Bjale Thibola e be a tlile le dikgomo tša gabon mo ga malome gwe ge Thibola a fihla ga malome'gwe ya e ba modisa wa dikgomo tša mot se woo.

48. Bjale ka ge ele mohloiw a logelwa ke mogatša malome'gwe maanō a go mmola. Ge a ile go diša ba be ba mo tsholšla bogobe ka mogupjanneng, bjale ba tšeа bogobe bjola bja Thibolo ba bo lowa, ge a bolowa kgatšadi ya Thibola ya ba kwa bjale ge Thibola a bowa madiso, a kwa kgaitšedi'gwe a re o seke wa ja bogobe bja mogopo, o je bja sego.

Thibola a ja bogobe bja sego, ge mogatša-malome'gwe a bowa mo a beng a ile a hwetša Thibola a jelle bogobe ūja sego, a thoma a makala. Gosasa ge Thibola a ile madiso gape ba mo tsholšla bogobe ka segong, ba re go bo sola ba bo lowa, ge a bowa, kgaitšedi'agwe, a re go yena, o seke wa ja bogobe bja g sego o je bja pitša, ka gobane bja segō bo

49. na le more moloi wa go bolaya wena.

Bjale Thibola a ja bogobe bja pitša. Mogatša-malome'gwe, a makala kudu. Tsatsi le latelago Thibola a tloga a ya go diša, ge a ile go diša, ba gae ba ſala ba rera go re ba ka bolaya Thibola bjang, bjale ba re re swanetše gore re mo epele molete mo a dulang gona. Thibola yo o be a ena le madulo a gagwe mo a dulago gona ka mehla.

Mosadi mogolo a epa molete ka mothopeng mo go dulago Thibola, bjale Thibola ge a bowa go diša a kwa ngwana abo a re o seke wa dula madulong a gago Thibola, a na le more moloi wa go bolaya wena Thibola. Bjale mosimane a re go fihla a dula kgauswi le ngwana wo mongwe wa lapa leo, a ba a tšeа ngwana wa bona a mo kgarametsa ka gare ga molete

50. woo, o beng o epilwe ke mmagwe.

Bjale mogatša malome agwe a bona gore o paletswe ke Thibola, a se sa tseba gore a ka dira bjang ka yena. A gopola gore Thibola o na le pheta molaleng wa gagwe, bjale a re monna wa gagwe, re swanetše gore re bolaye Thibola bosegoo a robetše, re tla mo tseba ka pheta ya bago le yona mo molaleng, monna le yena a dumela taba ya mosadi.

Bjale Thibola ge a bowa go diša a kwa moratho'agwe a re o seke wa apara pheta ya gago bosegoo gobane ba tla go bolaya ka yona ge o ya go robala o e apole o e bee mo gongwe. Thibola a re bosegoo batho ba swerwe ke boroko, a apola pheta yela ya gagwe, a e apesa ngwana wa

51/mogatša.....

51. mogatša malome'agwe, bjale ge mogatša·malome'agwe, a tsoga bošego a re ke yo bolaya Thibola, a hwetša ngwana wa gagwe a apare pheta, ka go se gopole gore Thibola ga a tsebe selo, mosadi a bolaya ngwana wa gagwe ge go esa a be a thabile a hloma eke Thibola o hwile.

Mosadi a tsoga kapela, a fihla a tsosa bana bale ka moka, ge a re ke a lebella a hwetša Thibola a phela, fecla ngwana wa gagwe a hwile sebakeng sa Thibola. Bjale mosadi a swaba a se tsebe gore a ka dira bjang ka Thibola ge go esa Thibola a botša ngwana'abo gore ba swanetše gore ba tloge, ba ye ga mmame a bona.

- Ba tsoga bošego ba gapa dikgomo tša bona ba tloga, ge ba sepetše sebaka se segolo, ba kwa ba swerwe ke tlala Thibola a tšeakgamo ye 52. ba bego ba e swere, a gama dikgomo tša gabu, a nwa mafsi, a boeletša a gamela ngwana'abo, ba nwa ka moka ga bona go fihlela ba khora. Ba napa ba tloga ba sepela go fihlela ba fihla ga mmame a bona.

Ge ba tsena, mmame wa bona a ba thakgalela kudu, bjale ba thomago ba butšisa gore nkare ba tlile le dikgomo tša bona. Bjale Thibola a ba botša ditaba ka moka gore o tlogile bjang ga malome'agwe, le gore ba be ba mo swara bjang. Mmagwe a phela le di tshigwana tsela ga botse, go fihlela Thibola a e ba le mosadi, moratho'agwe le yêna a tsewa a ya lapeng la gagwe.

53.

Monna le morwedi wa gagwe.

Monna o be a le gona, yo a bego a ena le ngwana wa ngwananyana, o be a sena ngwana wa mosimane, bjale a ya go bitsa ngwana wa motlogolo'agwe gore a tle a mo diisetše dikgomo tša gagwe.

Mosimane ge a fihlile ga koko'agwe a thoma go diša, ka tšatsi le lengwe ge a ile go diša, a re ge a bowa go diša a hwetša ngwananyana wa ga koko'agwe a le ka tshemong, ngwanenyana a fula di kenywa tše pedi tša diphophophob a fa modisa wa gabô. Tšatsi le lengwe basimane ba bangwe ba tla ba ya ka tshemong ya gabu ngwanenyana, ge ba fihla ba hwetša go sena motho ba tsena ka gare, ba utswa dikenya wa tšela ba tloga ba tshabha.

54.

Ka tšatsi le latelmo, papagwe ngwananyana a tloga a ya ka tshemong, ge a fihla a soma-soma mesongwana ya gagwe, ge nako e fihla ya gore a tloge a ye gae a gopola gore a ye go fula dikenya wa tša gagwe. Ge a fihla dihlareng, a hwetša gore dihlare tša gagwe ga di na le selo a boela gae ka maswabi.

/Ge a fihla.....

Ge a fihla gae a befetswe, a re go morwedi wa gagwe, na dikenya di feditswe ke mang kwa tshemong? Morwedi wa gagwe a mo araba a re ga ke tsebe, monna a butsisa modisa wa kgomo ts'a gagwe, fela modisa a re go yena le nna ga ke tsebe mokgalabje. Monna a thoma a butsisa mosadi wa gagwe gore dikenya di llwe ke mang, goba eng, bjale mosadi a mmotsa gore yena ga a tsebe gore di lwe ke eng. Go tloga mouwe 55. monna a befelwa go feta tekanyo, a re mosadi wa gagwe le morwedi, le modisa ke tla. le ela dingakeng.

Morwedi wa gagwe a mmotsa gore yena ka tsatsi le lengwe o kile a fula dikenya tse pedi gomme a di fa modisa wa kgomo ts'a gabu. Bjale papagwe ge a e kwa ngwananyana a bolela bjalo a befelwa kudu-kudu a re go yena ga gona yo mongwe yo a llego dikenya ge e se wena feela. Bjale monna a tsea morwedi wa gagwe, a re o mo isa bathong ba go ja batho gore ba mmolayeb gomme ba moje.

A tloga le ngwananyana a eta a lla a re go papa'gwe, a se nna papa nna ke topile phophob tse pedi feela ka fa modisa wešo. Efela papagwe o be a se sa kgolwa gore di ka be di utswitswe ke batho ba bangwe. Monna a sepela ge a le tseleng a hlakana le banna ba babedi, ba re go yena, na ngwana yo mo botsana yo o mo isa kae, monna a fetola a re ke yo mofa ba bugane, bjale banna bao ba ba babedi ka go hlomolwa ke ngwananyana dipelo ge a lla ba re go papagwe re fe yena gee, re tloge le yena e be ngwana wa ren.

Efela monna a seke a dumela a botsa banna bao ba babedi gore yena o nyaka ngwana woo, wa gagwe a e hwa gore a tle a kgolwe.

Monna a tloga le ngwana wa gagwe ba sepela, ge ba fihla pelenyana gape ba hlakanale mokgalabje o mongwe yo e bego ele ngaka, mokgalabje ka go bona ngwananyana a lla, ka go kwa bohloko a re go yena, na o ya 57. kae ngwana ka, bjale ngwananyana a gana go kwa mokgalabje a butsisa mantsu ao, a napa athoma a lla go fitisa mathomong.

Mokgalabje a thoma go butsisa papagwe ngwananyana gore na e ka ba molato ke eng le ngwana wa gagwe. Papagwe ngwananyana a mmotsa gore morwedi wa gagwe o a utswa, bjale yena o isa ngwananyana gore ba buga ne ba ye go moja. Mokgalabje wa ngaka a kwa bohloko godimo ga taba yeo, bjale ka bongaka bja gagwe, le go kweša ke ngwananyana bohloko a elelwa gore a ka thuša ngwananyana bjang.

A thoma a tsea ngwananyana a mo fetesa noga, bjale ge ngwanenyana /a fetugile.....

a fetugile nog a loma papagwe gomme papagwe a hwa, ge a hwile mokga-  
 58. labje a ngaka, a boela a etša ngwanyana gore ebe motho. Ge ngwanan-  
 nyana o tsugile a hwetša gore papagwe o hwile a butšisa ngaka yela  
 gore ke mang yo a bolailego papagwe. Ngaka ya botša ngwana yola di-  
 taba ka moka gore o mo dirile bjang.

Ngwananyana a ba mo lethabong le legolo, ka gobane papagwe o be  
 a rata go mmolaya. Ngwananyana le mokgalabje wa ngaka, ba tšeа papa-  
 gwe ngwananyana ba mo lahla ka gare ga dihlare ba tloga ba ya gae.

Ge ngwananyana a fihla gae, mmagwe a makala kudu ge a mmona, bjale  
 ge mosadi a sa le mo makalong, morwedi wa gagwe a thoma go mmotsa  
 ditaba ka moka le gore yena o thusitšwe ke mang gore a phele bjale  
 59. mosadi a tshoga ka go makala mo go golo, le go kgolwa ditaba tša ngwa-  
 nanyana a za kgolwe, a hloma e ke o mmotsa maaka.

Ka tšatši le latelago mosadi a bitsa ngwananyana gore a ye a  
 mmontshe mo ba bolailego papagwe. Ngwananyana a tloga le mmagwe a ya  
 a mmontsha gona, le mo ba mo lahlilego. Mosadi ge a boy a gae, a bowa  
 a kgotswe, bjale ngwananyana a botša mmagwe a re ge o ka lakaletsa  
 mongwē gore a hwē go tla hwa wena, bjale bonang papa o hwile mo go  
 senang tshwanelō ya gore a hwē.

60.

Mosadi le morwa wa gagwe.

Bjale ka ge re tseba gore go kile gwa ba le kgolo ya gore batho  
 ba go ja batho ba gona mo lefaseng, bjale ge, go be go ena le motho  
 yo mongwe wa batho bao, leina la gagwe ebe ele Radimo, o be a ena le  
 mmagwe motho yo.

Radimo o be a tloga ka gae tšatši le lengwe le le lengwe a ya go  
 tsoma batho gore a tle a ba je. Bjale tšatši le lengwe o ile a tloga  
 a yo tsoma a hlag a bolaile motho, ge a fihla gae a mo apea a re go  
 mmagwe, a re a ſalā a beſetša, Radimo a botša mmagwe gore ge a ſetša  
 le pitša a seke a ſala a ija dinama tša go nona.

Mokhekolo o be a ſala a dutša ge a beſetša pitša yeo, o be a sa  
 61. ntšhe nama le ſa tee. Ge Radimo a bowa nageng o be a fihla ka go  
 butšisa mmagwe gore dinama di butšitša na bjale mmagwe a fetole ngwa-  
 na'gwe a re ga ke tsebe, di hlole ka wena mong Radimo, a hlole dinama  
 a hwetša di butšitša.

Bjale a ntšhe dinama tša go ota a di fe mmagwe, tša go nona a di  
 je ka yena mong. Radimo o be a re tšatši le lengwē le le lengwē a

/tsogele.....

tsogele go yo tsoma, ge a bowa a hlage a bolaile motho, a re ge a fi-hla gae a no fa mmagwe gore a ſale a apea batho bao ba gagwe.

Tſatſi le lengwe ge a bowa go tsoma a hlag a bolaile mosadi, ge a fihla a se mo apee, a tloga a mmea ka ntlong, a ya bo rata pelo.

Mosadi wola wa go tſe tsongwa a tswa ka ntlong mo a bego a beilwe ke  
62. gadimo, a tſea pitſa a e hlatswa, a re go e hlatswa a tſea mmagwe Radimo a mo ripaganya a mo apea, a re ge a feditſe go mo apea, a mo khurumela, gomme a tloga, a tſea melora a itlotſa km yona a ſala ele yo mosehlana a re sehlee a swana le mmagwe Radimo.

A tloga a dula mo go tlo go go dule mmagwe Radimo. Ge Radimo a bowa borata pelo a hwetſa pitſa e apeilwe, a bona mosadi yola a dutſe ka ka mmagwe, a mmutſiſa, a hloma eke ke mmagwe, a re go yena pitſa ya lena e butſwitſe mma mosadi a araba a re ga ke tsabe ngwanaka e hlole ka wena mong.

Bjale Radimo a ya pitſeng, a fihla a ntſha nama a ja a re, ahh  
63. e monate, e re tswee, ke bile ke kwa gore e butſwitſe. Radimo a ntſha dinama a fa mosadi yola wa go itira ka ka mmagwe, a bona mosadi a sa thome go ja bjale Radimo a re go yena, na nka le sa je mma, mosadi a fetola Radimo a re ga se ka hlwa ke swarwa ke tlala ngwanaka, e tlare gola ke swerwe ke tlala ka kgona ke ija dijo tſe tſe ka.

Radimo a re aowa go lukile, mma le tla kgona le ija. Ge Radimo a feditſe go ja a kgothſe, a se sa kgona le go sepela goba go ēmēlēla, mosadi a tloga a tſhaba, a bolēla a re Radimo o llē bo mmagwe a re ke tſalana-ntſae, bjale Radimo a bona motho a tloga a tſhaba a kitima ka lebelō le legolo, Radimo ge a bona gore motho yo ga se mmagwe, ke  
64. mosadi yo a bego a mmolaille, a tloga a mo kitimiſa gomme ya re ka gore Radimo o khothe mosadi a mo tlogela, a tſhaba.

Radimo a mo kitimiſa gore a mo sware go mme a palelwa ke go mo swara. Mosadi a tſhaba kudu, go fihlela a fihla gae. Ge a fihla gae a ba hloīla ditaba ka moka gore o dutſe a ile kae, le gore Radimo a mo hweditſe a le mokae, batho ba ga bo mosadi ba makala kudu ge mosadi, a bolēla gore yena o tſhabile, ge a he a swanetſe gore a apewe, gomme a lewe ke Radimo, le mmagwe.

Go tloga tſatſing leo, batho ba roma banna ba motse ~~woo~~ /gore ba ye ga bo Radimo, gomme e re ge ba hweditſe Radimo ba mmolaye, ba re. gola ba mmolaille ba mmfise motse wa gagwe.

/Banna.....

Banna ba motse ba rwala marumo a bona, le dithoka, le marumo, ba ya motseng wa Radimo ge ba fihla ba hwetša Radimo a apeile motho yo mongwē e bile tshakala e dutše ka ntlong. Ge banna ba bangwe ba e ya ha gae ga Radimo, bangwe ba ſala ba dutše ka ntle.

- Bjale banna ba butſiſa gore Radimo o apeile nama ya eng, bjale Radimo yena a ba botſa gore ke ya pudi ya gagwe, banna ba botſa Radimo gore a khurumullē pitſa, gore banna ba bone gore ke nama ya eng. Radimo a gana go khurumulla pitſa ya gagwe. Bjale ba e khurumulla, ba 66. hwetša diatla, tſa motho, le hlogo e swana le ya motho ba butſiſa Radimo gore hlogo ye e swana le ya pudi na? Radimo a thoma go tshoga

Banna ba botſa Radimo gore yena o swanetše gore a bolawe, ge Radimo a thoma gore ke a tshaba monna yo mongwe a mo rema ka selepe hlogong, bjale Radimo a wela fase, banna ka moka ba mmolaya gomme a hwa. Ge a hwile banna ba fiſa dintlo tſa gagwe ka moka, ba tloga ba boela morago ga gabon. Bjale batho ba thoma go sepela ka boiketlē nageng yeo, ka gore Radimo o be a hwile.

67. Bananyana ba motse.

Ka tſatſi le lengwe, moſimane o kile a tloga ga gabon, a ya motsen wo mongwe go yo nyaka mosadi. Ge a fihla motseng woo a fihla a tsena ka ga ntona. A fihla ba mo amogela ka thabō ye kgolo-kgolo. Monna yo o be a rata go tſea ngwana wa ntona yeo. Efela ngwananyana o be a sa rate go tſewa ke moſimane woo.

Bjale hananyana ba motse ba tloga ba ya ka ga ntona go yo bona monna wa monkane wa bona, ge ba fihla ba hwetša moſimane wa letekana wa go se se mahlong. Bjale ba re go ngwananyana o seke wa tsewa ke motho wa go phaka thoko, bjale ngwananyana a re go bagwera ba gagwe, nna a ka seke a ntſea, ka gore ga ke mo rate.

- Moſimane ge a tloga gae o be a tlotše diatla tſa gagwē ka makhura 68. a mangwe a ba rego ke tsholo, bjale ge moſimane a fihla bogwe, a re go bona, banyana a omoga diatla tſa gagwē mollong, makhura a omoga a nyaoga, a ba a thoma go rotha. Ge makhura a rotha, moſimane a re go bananyana, a rujeng ga geſo re tle ja dinama, makhura a rothang a ke a tſona.

Bananyana ba tloga le moſimane yola, ba ya ga gabon, ge ba fihla gae ga gabon moſimane, a ba bec ka ntlong. Ge ba le ka ntlong moſimane a re go bona re kwa budutu a reyeng ka ntle re yo raloka. Bananyana ba.....

nyana ba tswa ka nnete ba ya kantle, ge ba fihla ka ntle, mosimane a ba lokela ka gare ga molete.

- Ga gabu mosimane woo, ba ba be ba ija batho. Bjale mosimane ge  
 69. a beile bananyana ka moleteng o be a bja go bona, ge a fihla raloké le bona, ge ba raloka a bethe mongwe ka leino, gomme motho wola a idibala. Mosimane a mo tsea a re ke yo mo alafa.

Bananyana ba sala ba bebeletse gore motho o ile go alofywa a the motho wola o apeilwe ka gae. Bjale ba gabu mosimane ba apea ba ja ngwananyana yola. Gape-gape mosimane a ya go raloka le bananyana bale gape, ge ba sa raloka, mosimane a re yo mongwé ngwananyana kgo, ka leino ngwananyana a wa fase, bjale mosimane a mo rwala a mo isa ka gae, ge a fihla, ba mo apea ba mo ja.

- Bjale bananyana ba butsisa mosimane gore na batho ba bona nka ba  
 70. sa fole, mosimane a rela a re aowa, gape batho ba lena ba sa alafywa. Bananyana ba seke ba wa dipela.

Bjale bananyana ba kgotléléla ba dula, bjale mosimane a thoma a yo raloka le bananyana. Ge ba sa raloka, mosimane a bolaya ngwananyana yo mongwé, a re go yéna nanabé moratho, yola ngwananyana a lla a wa fase, bjale mosimane a tsea ngwananyana a mo isa ka gae, gore a ye go alafywa.

- Bananyana ba tloga ba ya ka gae go yo bona balwetsi ba bona ge  
 ba fihla ka gae, ba hwetsa batho ba apeile ngwananyana wa bona, bjale bananyana, ba tswela ka ntle ba botšana gore ba tloga ba yo gae, bjale ba dula fase sebakanyana bare ba lebadisa, ya re gare ga mosegare batho  
 71. ba ga ho mosimane ba sego bananyana ba tloga ba tshaba. Ge bale tseleng ba bona mosimane a le moragó ga bôna a ba kitimiša, bjale bananyana ba kitima, ge mosimane a fihla kgaufswi le bona bananyana ba tope maswika gore ba mmolaye ka wôna. Bjale mosimane a eme a tshabe.

Bananyana ba tshaba go fihléléla ba fihla gae, ge ba fihla gae, ba tswadi ba bôna ba thaba kudu, ba ba diréla mokete wo mogolo-golo, aowa ya eba lethabong le legolo kudu.

Bjale mosimane a boëla gae, a tannwe, ge a fihla gae, mmagwé a mmutsisa gore na bananyana ba kae, mosimane a fetola, a re go mmagwé bananyana ba ntlogetse.

72. Bjale mmagwé a botša mosimane gore yéna ga a thanya ka gore o o lesitse bananyana ba tshaba. Gape mmagwe a mmotsa gore yéna o be a ba duméléla eng gore ba tlé ka gae. /Maand.....+

Maanō a batho ba motse.

Hageng ye nngwē go kile gwa phela batho ba bangwē batho bao ba be ba hlōka meetse, ka tšatši le lengwē ba re ge gopola maanō ba a hlōka. Kgauswi le motse wa bona go be go sena sedita goba pompi. Bjale kgolo le motse wa bona go be go ena le noka ya bodiba.

- Efēla mo nokeng ga be ge sa kgelélé motho, go be go dula motho a  
 73. e tee fēla e lego ngaka ya meetse ao, bjale batho ba go hlōka meetse ba gopola gore ba swanetše gore ba ye gona moo, ba ye go kgopēla meets Ge ba fihla ba ema lepong la bodiba, ba re ge mong wa meetse e lego ngaka. Re tlile go kgopela meetse ggaka ya ba botša gore ba swanetše gore ba tle le mosadi pele gore ba bone meetse.

Bjale batho bao, ba tloga ba bošla gae, ge ba fihla ba nyaka ngwa na wa ngwananyana leina la gagwe ebe ele Mokgadi. Tšatši le latelago ba tloga ba bošla nokeng, ge ba fihla ba ema gape lebopong la noka ba re go mong wa meetse. Re tile le mosadi wa go kgopēla meetse so.

- Bjale ngaka ya ba botša gore ba swanetše gore ba iše mosadi wa gagwe yo ba mo fileng yena motseng wa gagwe, mo go bego go dula basadi  
 74. ba gagwē ba bangwē.

Basadi ba tšeа ngwana wa bōna ba mo iša motseng wa ngaka. Ge ba boy a ba botša ngaka gore ba mo išitše gae, bjale ngaka ya ba botša gore ba swanetše gore ba tlogē nokeng go mme meetse a tla ba ſala morago ke moka batho ba tloga ba ya gae, ge ba fihla, gae, ba bona meetse a tlala dinokana tše di bego di le kgauswi le bōna.

Batho bao, ba napa ba se sa hlōka meetse, ba kga meetse kgauswi le gae ga bona mo ba senago pelaelō. Mosadi wa ngaka ge a le gae, ngaka ya k laela gore ba mo iše ga gab o, bjale basadi ba ngaka ba tloga le Mokgadi ba mo iša ga gab o. Ge ba fihla ba bega Mogadi go ba gabō:

75. Bjale ba gab o Mokgadi ba makala gore ke ka lebakang la eng Mokgadi a etla gae. Bjale ba butſiša basadi bao, ba beng ba tlisitše Mokgadi gae, gore Mokgadi o tletseng mo gae, bjale basadi ba botša mmagwe Mokgadi gore bona ba rumilwe ke ngaka gore ba tlise Mokgadi gae.

Ka moswana basadi ba ngaka ba tloga ba ya gae, ge Mokgadi a ſe- tše ga gabō, gwa fēla beke tše pedi fēla, ka beke ya boraro Mokgadi a ba le ngwana. Mmagwe Mokgadi a pepela Mokgadi ngwana ga botse, Mokgadi a dula sebaka ga gab o go fihlēla ngwana a gola ebile e motho o mogolo.

/Ge ngwana.....

Ge ngwana wa Mokgadi a gotše, mmagwe a bitsa basadi ba motse wa gabō gore ba tlō ba opšlē ngwana bogobō bja thwala ya go ya gae. Bjale basadi ba ya ka ga mma-Mokgadi. Ge ba fihla mma-Mokgadi a ba fa mabole gore ba setlelē ngwana-mgwanagwe ting, bjale basadi ba setla ting yela ba ba ba e bidisa.

Ge ting e bidile ba e apea, ge ba e apeile ba e solēla ka gare ga sarotwana. Bjale mmagwe Mokgadi a kgetha basadi ba ba bedi le mokgekolo a e tee gore ba iše Mokgadi bogadi bja gagwe.

Aowa ya e ba lefahla-fahla Mokgadi a tloga le basadi ba gabō ba mo iša ga gagwē.

Ge ba fihla ba ya ka ga mosadi yo mogolo wa ngaka, mosadi a amo-gēla bo Mokgadi ga botse, bjale a bitsa basadi ba bangwē ba ba nyenyanne e lego bagadi kane ba gagwē gore ba tlō ba ngwathe bogobō bjo ngwana wa Mogadi-kane wa bona, bjale dingwetsana tša tšwa ka magae a tsona tša ya lapeng la ngwetsi ye kgolo.

Ge basadi le bakhekolo ba feditše go dira mesomb ya bona, ba laela gore go swanetswe gore ngwana a yo bigiwa go papagwe nokeng. Bjale ba roms mosadi yo mongwē go ngaka. Ge a fihla a ema leribeng la noka a lotšha, gwa re tuu, a bošla a lotšha gape, ngaka ya e le mosegō ga meetse ya bolšla ka lentšu la bogale ya re "Agee ngwana ka bjale mokhekolo a Botša ngaka gore mosadi wa yona o na le ngwana.

Bjale ngaka ya botša mosadi gore ditaba di lokile, le gona gore o lebugile. Mosadi a tloga a ya gae, ge a fihla a botša ba gae gore, papagwē ngwana o le bugile. Basadi ba gabō Mokgadi ba tloga ba bošla ga gabō bona, ge ba fihla mmagwē Mokgadi a ba leboga kudu.

Ngwana wa Mokgadi a re go gola ba mo rēra go re ba mo nege laina, feela batho ba motse ba palšlwa go mo rēga laina, bjale ba botša Mokgadi gore a ye go papagwe ngwana, gomme a rēgē ngwana leina. Mokgadi a re ka tšatši le latelago a pepula ngwana wa gagwē gomme a ya nokeng.

Ge a fihla a botša papagwe ngwana gore ngwana ga a na leina bjale papagwē o swanetsē gore a mo nyakele leina ia gagwe? Bjale papagwe, a botša mosadi wa gagwē e lego Mokgadi gore ngwana leina la gagwe ke Senkepeng-sa-basadi.

Bjale mokgadi a pepula ngwana gape a gomela gae, ge a fihla gae basadi ba motse wa gabō ba mmutsisa gore leina la ngwana ke mang.

/Mokgadi.....

Mogadi a ba botša gore papagwē o ze ke Senkepeng-sa-basadi, bjale basadi ba betha Mokgadi, ba mmotša gore selō seo ga se leina le le ka regwago motho.

Basadi ba motse wo ba botša Mokgadi go re o swanetše go yo kgopə-lêla ngwana leina gape go papagwe. Mokgadi a lla, a ba a homola, ge a homotše a tšeа ngwana wa gagwē a mo pepula a gomela nokeng. Ge a fihla a botša papagwē ngwana gore basadi ja ba rate leina la ngwana e 80. eba Senkepeng-sa-basadi.

Bjale papagwē ngwana a botša mosadi gore yena ga a na leina le lengwē leo a ka lefago ngwana wa gagwe, ga ese Senkenpeng-sa-basadi feela. Monna wa Mokgadi a botša Mokgadi gore yēna a gomēlē gae, ge a fihla gae a botše basadi gore ngwana ke Senkepeng-sa-basadi, ge basadi ba mmetha le yēna a ba bethē.

Ka innete Mokgadi a gomēla gae, ge a fihla ba mmutsiša gore leina la ngwana ke mang? Mokgadi a ba botša gore, ngwana leina la gagwē ke Senkepeng-sa-basadi, mosadi yo mongwē a betha Mokgadi ka seatla, Mokgadi le yēna a itefēlētša, Gomme go tloga fao ngwana wa Mokgadi ya e ba Senkepeng-sa-basadi.

ENDS. S. 734